

Lefu la Sefuba

Sesotho

Mohato

3c



Theresa Segala



Lefu la Sefuba
Sesotho
Mohato 3C

ISBN: 978-1-77981-188-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Theresa Segala

Mofetoledi: Komello Moloji

Motshwantshisi: Riaan Muller

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



Lefu la Sefuba



Theresa Segala

Tshepo o kenwe ke serame mmeleng. O a thothomela ebile o a thimola. O opelwa ke hlooho. Tshepo o a kula.





Tshepo o sebetsa hahalo, ho tloha hoseng ho fihlela thapama. O sebetsa ho bata, a sa apara diaparo tse mofuthu. Jwale o kenwe ke lefu la sefuba. Ke mokgokgothwane. O kula haholo.

“Mokgokgothwane ona o tla mpolaya. O kotsi haholo.” Ho rialo Tshepo. “Ha ke lakatse dijo, ha ke lakatse letho. Ha ho se kenang. Masole a mmele wa ka a a fokola.”





Mora wa hae Mpshane o tshwenyehile haholo. Ntate ha a je, ha a robale. Hape o dula a pitika. Mpshane a realo. Mpshane a tsoha e sa le ka meso a ya thabeng. A kgutla a tshwere lengana. Naa Tshepo o tla le nwa?

Mpshane a pheha lengana a le fa ntate wa hae. Tshepo a phaila kopi, lengana la tsholohela fatshe.

“Ntate ha o batle ho fola. Hobaneng o phaila lengana? Jwale o tla fodiswa ke eng? E re ke reke moriana wa sefuba. Ho realo Mpshane.”





Mpshane o dula le ntate wa hae Ya dutseng hae hobane a tsofetse. Mme wa hae o sebetsa toropong. O kgutla hae hang ka kgwedi.

Mpshane a mo letsetsa mohala ho mo tsebisa ka boemo ba ntatae. Mmae a mo eletsa hore a mo rekele moriana wa sefuba.

Ka potlako Mphane a leba khemeseng, a kgutla le moriana wa sefuba. A nka kgaba a tshela moriana.

Tshepo a nwa a robala.






Tshepo a pitika a tjhwatla botlolo ya moriana.
Jowee! moriana o tjhwatlehile. Ke tla fola jwang? Ke
moriana wa theko e hodimo.

“Ntate, botlolo ya moriana e tjhwatlehile. Moriana o qhalehile.” ho bua Mpshane. “Joo! mora, e bile kotsi. ” Monnamoholo a araba a bonahala a utlwile bohloko.





Mantsiboya Mphane a dula a le mong ka phaposing a shebile thelebishene. O ne a nahana ka bohloko bo tshwereng ntatae. Ha fihla nako ya ditaba thelebisheneng O ile a sheba ka hloko ha ho qalwa ho buuwa ka lefu le leholo la COVID-19. Lona le aparetse lefatshe lohle. Batho ba bangata ba lahlehetswe ke maphelo ka lebaka la lefu lena. A utlwa a tshaba.

Moriana o tjhwatlehile bjara! Sefuba ha se batle ho mo tlohela. Ditho tsa mmele wa hae di bohloko. Mpshane a nahana ka lefu le leholo la sefuba. “Jwale ke o felehetsa tleliniking ho ya hlahlojwa.

Tshepo a kgohlela a sisinya hlooho, a re “Ha ke ye moo, hohang.”





Hoseng Mpshane o ile a ya lebenkeleng ho ya reka koranta. Leqepheng le ka pele ho ngotswe: COVID-19 LE KOTSI, ka ditlhaku tse kgolo. Ha a fihla hae a dula fatshe a bala sengolwa seo hantle. Sa hlalosa matshwao a lefu lena, le hore batho ba tlamehile ho ya hlahlojwa.

Mpshane a qala ho tshwenyeha pelong. A ya phaposeng ya ntate wa hae. A mo sheba a le hodima Bethe. Ha a kgone letho.

Monnamoholo o a thimola, o kgohlela a sa phetse. A nka koranta a e shebisa mahlong a hae hore a bale. Tshepo a bala, a sheba mora wa hae mahlong, a mo furalla.





Tshepo o qetile letsatsi lohle a pitika. Ho le thata.
Mpshane a kopa Ntate wa hae, “ao ntate ha re ye
hle. Tshepo a sheba fatshe.

Mpshane a thusa ntatae ho ema. Ba totoba ba kena koloing. Ke bale ba lebile tleliniking. “Thusang! Thusang hle!” Mpshane a hoeletsa. Baoki ba mo thusa ho beha Tshepo setulong sa bakudi. Ba mo isa Phaposing ya tekolo.





Ngaka ya hlahloba Tshepo.

Ya mo etsa diteko tsa COVID-19.

Ya mo fa meriana, ya mo laela ho e nwa. Ya mo hlabana nalete. Tshepo a robala.

Mooki a hopotsa Mpshane ka polokeho ya bophelo bo botle nakong ena ya COVID-19:

- Hlapa matsoho ka metsi le sesepa ka dinako tsohle.
- O ka sebedisa le sanithaisa
- Hlokomela sebaka pakeng tsa hao le motho e mong.
- Kenya semonkwana ha o ya dibakeng tsa bohle.
- Ha o kgohlela kapa o thimola, sebedisa sakatuku se lahlwang
- kapa o kgohlelle setsweng sa hao.





Tshepo o ile a fola sefuba, a ja dijo. Jwale o thabela dijo haholo. Ha a sa pitika. Mphane mmoho le ntatae ba kgutlela tleliniking ho ya fumana dipetho diteko tsa COVID-19. Ka lehlohonolo tsa kgutla di le hantle. Ba ikutlwa ba imolohile.

Tshepo le Mphane ba leboha ngaka le baaki,
ba kgutlela hae. Ho tloha tsatsing leo Tshepo a
netefatsa hore o apara diaparo tse futhumetseng ha
ho bata.

Ka dinako tsohle o hlapa matsoho ka metsi le
sesepa, ebileo kenya semonkwane.





Ulwazi Lwethu

Readers

Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke basana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaittha
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlalisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

